

8/75 PP. 1-14 [O] K34/75. J.C. Maloka
 505⁽²⁾ ^(24, 41) ~~litaba tsa~~ ^{litaba tsa} ~~Baso~~ ^{Baso} ~~logolo~~ ^{le ditlilo}
 Engae hlaboso e gqola ga motsoetsi ea
 Monna, ga asale kantlong gona le ditlala
 (go tloga litsoala) Monna, ga atsele mosadi
 Mosadi, ee, e lungwagage, mme atlabola emong
 (alala liemongwa kgakala) goba, amotelelisa
 Ngoana, ga mosaditlogage e le motsoetsi, aka
 tlele kgabo Motsoetsi: goba abolela fao
 Motsoetsi: a ka makhago. ~~ee~~ ee e lung
 motsoetsi: Motlabe, goba monywa monna
 ga akare ase kantlong ngoana a sekhla
 atsele ntle abona ee atlabang nae, goba
 akare lentsu la go tloga le ditlala (akgozape-
 lo) ga e kudumela tolo tolo. ga, a saalabye
 a sekhla le ditlala, o hlela Ruwi. (hona)
 Tiragalo (Sedragating) Pele ga
 masome amabedi lementis ee ke saehing
 ng. Monna, e mong barego ke
 Mapuntharu - Sifara, Wandona.
 Molimane Kgichi Molipo. Monna
 ee Acha Kgarebe ee barego ke
 Mmantshabile, Maloka, mota kgabo
 Kgarebe ee e le e gabareng gomabika
 monna ee alata motlaba ee eaba olala
 le motlaba, ee, e tselelabo, kgarebe
 engae Bare ke Modibudi Maloka -

3

505

K34/75

2

Bathya . baō. Bommabo, Kibana ba
 Motho otee. Gwaditaga Mošibudi eaba
 Motsaetsi abelga tgoa oangoanyana
 e tse olete Keena Maputhane kaorra
 nako eo Mongu monna e lung eba
 Mmanthabile Atsina Ntlong Kapelgo
 Byale Mpa ea motšie! Ahhha, eak kago
 bane, e be e le ntho otee baa roma motho
 goea goboga Baba Mošibudi baahadise
 Bommaga Mošibudi kantlong le -
 motsaetsi: morumiswa ase, kgero! ase
 Base tribang Mmanthabile gaaphele
 Mošibudi ase kapel ase obolailaphele
 Base oterae kento obe aile keba motšie:
 Mpa e la e motšie Anama afe kudumela
 tolo tolo kgane kganalaba lho lamšibu
 atšea kedithala Baba boloka tšie:
 lite. Dithala gadi tšie Basadi peela
 le banna dia Basia. E oekha. Seema
 sa mozologolo ase to gana galibone
 lungu le baabja o Ragore gi baklakana
 mosading otee mongu gaabaabja
 mongu ase ake aea, le Basadi gi bakopa
 nela monna otee gi mongu a baabja
 mongu ase ake aea Banna gi baea
 masolong Baea le hlade tša dithala -

4 505

K34/75

3

gobane gona kwanasalang ghan
 Bahlakanelang, Mosadi Mongwan
 tabola Mongwan. Kapel akatsha ke
 ditshala. Keafetse tse kella napeela
 keketse tse kebono ke dibelae. E.
 gobyaalo shobela mikgoa le mabae
 se sotho e ile ka mapale. se sotho
 Rease libala letsoareb. Kgale Rease
 leitse. gokaone ga Rebe Re akgole,
 Byale Rahlala ga Kamolomo kgoo
 gopola go diris

mang ketta hlalosa tse komacheng
 tona mapeleng ketta hlalosa
 tse Bakgala by base boditeng
 gore koma e ile kasona
 legore base kgole golo goik go
 diregang. Keela Rebele Regele
 la gore mikgoa le mabae le mediso
 ea kaditae are libeleng go lile
 hlattamang

5 505

K34/75

4
4

Kōma

Bašimran go Bagōdila Balikano go
 ba lithunō go ba Papabol (go ba Raabō)
 gaba beche tala mišimōng ea tanna
 Base ke Mašōbōro (easabōlago)
 go lišōbōro lithwetle. Ngoana o be
 abola wa Ngoananyana obitawwa
 lithisa (lethunana) le na go a-
 tsotse Ngoana o be abola wa. Base
 ke sehlole aka peepa Batho (Pōtola
 Batho) Baafela go ba Sale ena.
 Mašōbōro go na, le ba bagolo le baba
 Nyunyanana. Mašōbōro mašobothwa
 na. Mathisa, Mathitana, (Mathum
 ašana) gago wele Bangoaga ote.
 Batho Ba wele le Batho babona
 go isa go batho baba ratho babo
 na. go Batha wele Bathoma ka
 go Rema (go thuba) Ba loba kōma
 Bašōma mešōmo ea mošati kamōka
 gošema mahlaku, ago ago, kgore, thititi
 ea goaga dintlo, potutha, Mašōmo go
 aglila magora mešōmo. kamōka.
 lea Ba Kgōmaana (Batho Ba kgōsi)
 Kgōsi e kalaola kōma goe go e wele

6

505

K34/75

55

Goba Ndona (le Jodo) laloba koma
 anthea pudi goba nku akopela gore
 kgoshi e nthe koma, Ponagatsa eza
 koma ea tswa masoboro ahlobolwa
 a supela ahlobolitwe le mohlaba Basa go
 thuba. anthe kamela go baa go thuba
 ba hlobolwa Pontheo ea nnete ba tita
 Banyaka go hlaga gabatswana ditse
 kamane Bahinela ka maotwana
 feela. a phoofole eo baetswara
 ditseba ea le soboro ke Phaga le
 tota (kate, le thupu) feela. Ebae
 ea go gona fao mediti leona go
 e hurele ditseba ka mohlantsoe... ba
 no dihunela feela. motswara o bala
 bae Batswe Modike Baditi lewa
 soboro. gona fao Baditi batla
 nama baatimela bawo bonala
 Batswe bošiga batswe bošiga mola
 Batho Ba rwabete gothee Baditi
 Buib matimelo. Bae Bailogo nyaka
 dikoma. gona fao. Baloga mahlaka
 ao Kodikana bottleng goyela
 goona, badia dikgax nyana
 tswa nani tsa masobane

7 505

K34/75

66

a byalo. O. muthaloana ena ke
 Biling Manti ao battang gora mola
 Barpiloe ntha ga Bopeli balokula bopeli
 Moo kgasanyaneng bahunela goduku
 lutha lithuka (dirika) kantiana li
 gora katgao e thokga bopeli byoo gora
 base thontgale. ga bafedito mediti
 e bolta banna ganyakwagaka
 ea Seli Mono ke Motimeli. gamba
 wa litsati ma soboro a beolwa
 banama ba ea motate Babetswe ba
 Baga, go ara luvita. gona fao gote
 ba go Remilwe marutwa (dikgati ttipedi)
 engoe ga tatsakgare kwarhlong engoe
 e tharoba luvita. P. / Ngaka
 e tla ditlota ka / - tshlase
 gona fao kgorong thupa ttipedi
 tso o Baoma kaeo ga kgare aba
 Bitha kaeo gapha pela gake -
 kgone go swantsa thupa, goba
 oma ligo ba betla kgona ga
 Ba alapa gotoga tsati lo
 gaba holelisa mosadi. baaba
 la gae baga go sa gi baphla
 magorong agabo bona ga

5

505

K34/75

77

Basa terna kagae badula kgorong
 Banna Babattela magobel manuwad
 gi halle Baea kgorong. Etra zona
 fao gabasana kopara umoditi
 begi babe baile godemal gothuba
 baabona mediti goba. baakoa e epe
 la babe batthaba. zona t'at'i
 ba battape gi habona kgorong
 Batta huwisa basadi baspile
 mepago barame bapitela kgorong
 ea mo tati golala kgorong kgodi
 e be e le April th' sira sine. Sibola-
 dinata geseale Borego Phalafala go
 lla. bat'wa gura gura gubya megoba
 Baduti bare 30. 0 bailala baeka ka
 thabeng gi bapikha kathabeng. kumita
 Boga ka moeding goba m'lapong
 m'anna eo. e. lego t'wobudil thipa
 nei otta wala dicala t'ei th' t'osang
 akhuta pagong k'at'ia eo e bung
 e le kgosi kgale e leteng e le kgosi
 ea kgoloma lewota, aita pel. at'elwa
 h'oto la t'isiba ka m'phaka adudia
 Siwa emong amoswavela mo.
 magiteng gore p'ure g'it'ha

I

K34/75


8g

Mphaka (thipa) a tsaba. gradutsi
 thipane a motipa Namana eankla ea
 Bopeli. aesiwa kgosel asabonwkebal.
 bagabo, baabitla hare nqanane o kgosi
 abatamela adiwa byob kena alatela eoba
 e ke baduti sitwe kgolatlana Bafong
 wa byob gophutha ka o gophutha. Padi
 ng ea bona Badira byob Kamagore
 e ke kgoro engwengwe. dutsi pae
 ana ka mogotana. E bafeditse
 gobolotsewa baatloa baiwa pae ba oga
 gohlwa gonal ntho e tona kgob lemo
 to, gona pae g baduti babolotsewa
 g emongwe (emongwe) akakwa
 bohloko alla badia ditlatsa hare
 o a. is. Cuulweng, cathulana bagaka
 ntho. gona ake akwa ke babang
 kemoka banna bagabo ba wedi
 batopela namana e tlela Badibala
 Badiphutha ka mlotswana g bafi
 hla moo bakweng, Ngaka e tona
 thipane, eoba mong adithupa o tse
 ligapu ake patolanya athsela
 e hlae afa emong lemong
 ntshana baata kgosong oga
 lengwe (ma goro)

10 505

K34/75

99

Ets thupa tsela tsona kemoka
 Ba Sika nateo di savaa kurula
 oa go bo lotsoa jeli. Tshlase lo
 Salapane lesona ke kalapo. Kemoka
 Batla nama Baapa le saka le golo
 moe goe eaba mo bobeano le swika lepe
 tsong tshlase le saka le na baaba
 hale duku ~~tsu~~ kago le kokotila di
 phokol ditshokgola. Larong babea
 dipheko le gona babea. Sibeio, moeare
 kemoka phisimane babea tshisa ba
 babea kagolatlana byala kamola
 babolotswa badula kooa
 masasing  Karako engwe
 ba isiwe kaka tshisa
 Ba Piitong bakitemel, molly
 ge baduti molly Ba sadiha lesona
 na byala kaka Larong pela saka
 le, le na le masoro mabedi tshwana
 le le ngwe bitisa labaloi e tse
 Bahlobo le tse ga tse apada tse
 ga se baatswana tse ge e se ge
 baile go phla pale ba go fita maza
 pu mediti ea tswela Umantiana
 ak ga bakhoan tsa ana

II 505

K34/75

10
10

Gopi legona baakutsa ditseba, zona
 fao gabasare kulatha basu ke Baloi.
 Kagore baaponyka. ga kaisa mediti
 etira mapogona ab abapulung
 Kadihlaka giba diphat as abiteurung
 gore ke mahleat maina aona afaga
 Baaphusulla Batta khuduo lba bitti
 lung Baabea bogobe babo Phapela
 babo ngoathagantira baba kela ba
 diatlung baakata, kamatsogo ama
 bedi baakurumediti maahle, basa
 sibe kasulo bagapeltisa katupa
 (kgati) Batta kwabala kamoshakony
 Basaapara tito gire mkgopania
 eo batlakelung diritlung kacora
 masigore, baapara mbelung, babapo
 mabyang, leona, badia mathebi
 ba apasa. ga batroga, ga balle, Ba
 tisa muthana, e la mkgopa
 batlakela diritlung, ditseba fao
 ba eago gohlwa gona gabaklaba
 tseve, baklwa baponyka, babagile
 lebahar puriyana ke batlakela
 ga bala morotangile gona ga bafi
 pla baatisele badula baabae

505

K34/75

11

12

ge ntho tsela tsabona dihlaba
 bogo go dibuutswa go beswa,
 sekgekella, salo gapu, sa silwa
 Baa gapelotšwa ke medite gore
 bahlatwe di seke ttabola go bahla
 tsuwite, ba silwa, libata, lela,
 la mo sidi, ~~ba~~ sekgekella zomme
 go. ~~se~~ seo go se go thunya
 sekgekella ke tta libone, zomme
 mola babona gore babanthei ba
 bodile golladiwa byela ka motate
 Bya rwalwa ke mo kgakolo
 apihla, aborola, kamofa se ga
 morotho pa o se abone, o na
 moroto (mpatho) Byatswa ke ba
 nna baiwa kamoroteng bya-
 the silwa ka moroteng njaka ea
 the sila tshlwa o wafitolela
 ka go riolo Baaiwa kago khuna
 mla ka melomo ka glatelana
 gotloga pa o baka se gela eona
 mkgopana e la godica ditseba
 go bale kamo moroteng didula
 diragato tse di sitsewe ka
 mapago aone kemosele o a
 thubeng go baeuwa -

13 505

K34/75

12
12

Baangatiša, jela ka mos mordōng
 gotšena mediti e Sabekang Basadi
 jela Babekilung gaba tseni. monna gotšena
 Mogale ea kileng abolaea motho marumōng
 Baditi Basena base apara koba mmelung
 gaele setšwara jela monna eo wa
 mogale ena enotšena le diapasa ga gogwe
 hamoo moxōtōng. Tšeo fetoleletšwe Baditi
 Bak babekilung lehanne babang baka
 No tsena. mme bahlobotti jela e baka
 sepe Bodikana ditš. e Gaeb dinamana tsila
 Baditopang ditšaswa batla dipiša lemosoto
 Mohla oeswa Ngaka eo e ka kgopela diwkae
 ea Simela ea ditšila ea hlakanya le sehlae
 Sa mesoto. mediti e wela jelo gotš.
 ge Modikana ahuike oba asa botšene Ba
 Sadi mmaga be ano dikana moapeela
 Bogobeare o wa wela eswe ohuike.
 Pape ge (Rage) le ena ge Baana
 Basho ga, ditšela wa tšoga. agaka
 nya Ba Sadi gore basibmog gore
 Mo dikana e lung moxwag ohuike
 atšare monla ditšiba ditšitšwa matšoku.
 Seo samoho setla tšikeletšwa mo-
 gaele Saaphuloa e ioba ke sona tšigo
 gore gae Saphela Basadi baatšitšho.

14

505

K34/75

13
13

Kego tlati le bodikana boeloga; Goba
 fodil Ba alogal bafologa; Balaiwa gore
 Basike barawabala lemosadi; batra-
 tloga batelologa (Kegore babaelwa tintho
 yila) pas Batilo bitsewa magadla (ba-
 sa welang Bogwera) gape modikana
 gaabonwe kebasadi. mosadi gaamo
 ne goba abonwe ke li tšoboro baahlewa.
 Gape lelona legaola babe bare gale-
 tsoale ngoana. Byak ka li tšoboro.
 gomme goila, ga, koma, tškoa bakgala
 by, bare kgale kgologole ge Batho
 Basadula molau. gohle goaba le
 kgang, gape ga basadi lbanna
 Banna bare basadi, gal web, Basadi
 bare Banna gal web gona pas
 Molau. Banna Bahlagisha bo-
 dikana. Basadi bahla gisa. Byak
 kago gong, lbana Bodikana bya
 tswela bogobela, Byak libyona
 batšwela boepela tšabonadikosa
 Bahlakana gona pas kgahlo
 ng ga molau, le Mmankoto; ge ba
 tadi bahlakana le bodikana
 bare e šo! Baagobakana tškoa

